

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАРЫБАТЫЫЛАР ЫТАРЧАЛАРЫГАР

Капитал айгетим хашпыт экономикай кризисе саамай бодои каши-талистичеснай дойдуга—АХШ-гар ордуи күүсө биллэр. Промышленнай бородууксуунаы огорон таауарыи ачылыр. Ол ордуи автомобильлары огоруу уонна металлургия курдук баһыллан-көбүлөөн иһэр салааларга биллэр. Дойду бүтүүнүи мөсүттөбүтүр проиодественнай кыамтаар түөрт кымыыт үстөрө эр тутаналлар. Американскай бөчөтөт проиодленоска үлө огорумтуота татенары түһүүтө салдынытынан сибэстэзон түрүбүөгөнн охсор. Ол буолаарына, АХШ-рын аян дойдутаары ырыска, Япония, ГФР уонна со-рох атын дойдугар кур-дук конкуренттарга тэ-көөтөхкө, барса суох ба-лаһыаннаада тургорар. Үлөтө суохтар арыяла-ра биир сыйд иһигор 2 молуёуонунун үүннө итиннэ 8 молуёунтө тэ-тэбэста. Отгон мунур ухуктарыгар тийдэ, үлө-

Комментатор

ни көрдүүлэрин тохто-куттары. Оунна сөнн официальной статисти-каттан убуллубуттары) учуоттаахта, 11 молу-ёунтөн тахса кийи буо-лар. Ону кытта тэтигө и-фляция күүһүрөр—аһы-лын бородуукталарыгар сыаналар тохтоло суох үүннэлэр, квартира, ком-мунальнай өгөлөр, о.д.а. иһин төлөбүрүр үлэ-таллар. Оунук усудуобуйалар, га элбөх американецтар адыйбөх хонунтаадыта президент Дж. Картер бодои бизнес представи-теллэрин иһиллэригэр тыл өтөригөр биллэрбиг киникки рекламаламыт сыйа «80-с сылларга эко-номическай программа-тын» биллэр эрониккии күүһүтүтэра. «Биһиги дойдубуттар,—диэн би-лиинэ президент,—эконо-мическай тургутан көрүү бирикмэтэ кэлдэ. Инфля-ция уонна тиккары тү-һүү бай-байлэрин уус-түгүрдэллэр. Ол эрээр

нолонкалара

президенттик биллэри-либег экономикай но-донуи күчтү түһүү су-руи хайыскаларга борос-туой американецтар рес-симонаторни хайдах ладаны дэлибэрдыбата. Сага программа кыла-бынай пууннара бодои монополииларга илэуон-гар сага чыгыччилэрини көрүү суолукун кэски-лаа угууну көрүүтүрө туһаналлар. Ону сөрө правительство боростуой американецтар көлүкө, таи ыһа табаастарын чыгычтортөи кыккыра-чы аккаастаах. Инфляцияны утары ох-суһууга президент тус бөтөрөгүн үрүр сый-налар дойдуга хамнас умарытыан биллэрдик куотан иһэр чыгычлары, сахсыбэка, «хамнас уонна сыаналар үүнүү-лэри хайрахтаабылыга» сүрүн болоромтону уура-га өттө. Үрүи дыо баһы-лыга инфляция кыла-бынай бириккиситини—байланыи ороскуоттары

реформайдык үүнүрүи-ни—хайа эмс да өттүөн таарылартан аккааста-и». «Хобдох экономикай сокуннар итиннэ ситон ордуга суох кэ-киллэр»,—диэн характе-ристическайлар билли-ни президент сага эко-номическай программа-тын комментарийдылар элбөх американскай ырытааччылар. АХШ салайар эргим-таллэро экономикай кризис аар беттэктэрии үлөиттөр сыйыларгагар түһөрүгө холонуудара киниккислэр өттүлэригэи сорунуулаах утарыскары көрсөр. Ол туһуна, со-торуулаарыта буолбут АХШ алтаны уһаарар предриятелэрыи рабо-чайдарыи бүтүүн илэу-намай сабостоналарга, тиккөр суо үлөиттэрии, проиодленоскай элэ, тротехническай уонна етын элбөх салааларыи рабончайдарыи стэкила-ра туоһулуудлар. И. ОРЛОВ, ССТА ырытааччына.

Видеги оройоонмуту-гар периодическай ба-чэкикэ сурутуу сый ах-сыи кырой иһэр. Ол-доии кудьтуралы таһыма үрөдөбитин туоһуга. Хо-лобур, 1978 сыллаахха 2666 экзэмпляр хайыт, сурунаал сурутуулубут өбөгт буолаарына, ити

Хайыаты, сурунаалы—Ыал ахсыи! СУРУТАРГА ТИЭТЭЙИН

сылларга 1979 сылта 144, оттон 1980 сылта 2434 эк-зэмплярыиан Улааныйта. Ылырыын оройоонга хайыаттарга уонна суру-наалларга сурутуу эмио балачча үчүгөй тэрэһини-кээхтик кытылаан, бы-лаан 18,6 тыһ. солкуоба-ынан аһары толорулу-бут, кыдыккисити биир тыһылаачи кыһыттар 2200 экзэмпляр сурутуу өбөгт биир кыһыккэ 2,2 экзэмпляр хайыат, суру-наал тиксөбөтө. Ааспыт сыллаахха партинай бөчөккө сурутуу молкө өтө. Партинай үлө сага фермаларыи кымыла-рыи осытык сэрдиэр сурунаалларга сурутууну биһиги сэттө суох кыты-пыһыт. Ыһыд мамы кытылаабашыт наада. Комсомольскай төригэ-лөр иччег хайыаттары-гар сурутууну үрдүк тэ-рөһиникээхтик ылытарга кемелөөр эбөөһинэ-тэстэр.

Одыулууннаады (началь-ник Е. Г. Попова), Хаты-лытаары (начальник Е. Г. Попова) отделени-елар, общественнай тар-төтөаччылартан М. И. Илэина (коммунальнай предриятеллар уонна түпсэраи оноруу комби-нага), Е. П. Березкина (эмио балыла), М. Ф. Маркова уонна Е. Г. Охлопкова (Чурапчы ор-то оскуолаты) сурутууну сүрдүк кыһамнылаах-тык, тэрэһиникээхтик ылыһыттар. Кинилэри сөргө ор сылларга баа өттүлэригэи үлэһиэр үгүс осыттаах тартатаач-чылар, оройооннаады библиотека үлөиттөрө бу дылаада улаханник кемелөөлөр.

Саматтан сыанам, бастынан бастыны кар-рибэкиа тартатааччыныи хайыат уонна сурунаал буолар. Ханнык бадарар уобалас—тыа хаһайыи-тыбата, медицина, куль-тура да буоллун сонуну, бастыны, үлө осытын туһаналлаах хайыаттар-тан уонна сурунааллар-тан бигэр. Маны үчүгөй-дүк өбдүөхкэ уонна су-рутууга учуоттуохка.

1981 сылта периодичес-кай бөчөккө сурутуу сабалына. Көлөр сый ба-чэтигар эһиги советский дыо аһан эрөр бигэ сыллаах үлэлэрин түмү-төрүк, уон биирээс пэри-летка маннайгы харыа-ларыи, партиа уочарат-таах XXVI сыйын маты-рыбаалларыи, элбөх ки-тэрэһиникээй матырыбаал-лары аарыаххыт.

Ааспыт сыллар прак-тикалары көрдөрүгүнн, дык-күргөи иһигор сүбэ-лэспэкикэ эрө сурутан ба-ран, сурутуу бүппүтүн киниккитан калли хос-хос сурутууну көһиригөрө, иһег сурута сатааччылар баар буолааччылар. Ма-мы эмс эрд көрүмүк-кэ.

Периодическай бөчөк-кө сурутуу—бу парти-най, комсомольскай тө-ригитэлөр китөр үлэлэрин биир көрүгүнн буолар. Оном бу сүнгэн суотла-лаах политическай хам-пааныада ситиһикки кинилэр салалталара, кытылылара быһаарыада.

Бөчөккө сурутууну ба-ры сибэс отделениелара

А. ПОВОВА, «Союзпечать» отделениетын начальнигыи э. т.


ТАЙАХТАР — КУОРАНКА

Рязань саамай сырылааах магистралыгар тайах киирөи хас да муһууттарө троллейбустар, автомо-биллар тохтообуттара. Кинилэр Московскай шоссе-тэйи кыраллар. Ылыгын Мещер-ский өбүтүрлэр олохтоокторо сүүрөр кээптэра. Калллар биллэр-былыргыттан көһөр суоллара Рязань сага Московскай оройоонунан аһар.

Уобалас кылаабынай госохотинспектора В. Дми-триев тытаары кымыллар куоракка «Ылдыттыи-нылар» үөскэи эрөр, өһөөрөр куорат киниин устун иһээбаны эрө хаамсаллар диэн кыһыиыр.

ОСТА көрр. Рязань. Редактор А. Е. ЧИЧИГИНАРОВ.

ЫҢҢҢЫА ФЕРМАТА



ГРОДНЕНСКАЯ УОБАЛАС. Местовскай оройоон-га ыгырыа муотуи огоруу проиодленкай тарууна кубулуутунна. Маны тарыллыбег амаллаах галбөүк-ка 17 колхозтар уонна сыйыаттар киирдэлэр. Холбодуука үлөи тарыиан сөнн проиодессивнай кымыллары олохко киирдэлэр. Ол күрдүк, ижырия фермаларга наадылаах тегникалаах икки амаллаах өгөно үлэһиэр, ижырия убагыи көлө сыйытар пөви-люоннара бааллар. Иятилетки түмүктээһиннээх сыйылар хас биерди ижырия убагыттан 25-тыи килограмм муоту мамы сорууа турар. Спикетэри: 30 ижырия убага киирэр амаллаах көлө сыйытар наадылаах холбодук биер бастык үлэ-кыиэ Тамара Нойто; холбодук бородууксууларга.



Куһа уонна сокуом

ЫТАРХАЙ 'УОРУУ ИҢИИ ЭППИЭТИНЭС

Ылыгын даһаны үлэ-диир сирдэригтөн наа-дыйбег малларыи уорөр дыи көстөллөр. Тутул-лубут дыи ытархай уо-руу иһин эппиэтинээи сүгөлэрини туһуна, со-нуоку билбөтөрүнөн сап-тыналлар. Ол да буоллар иһиһэр эппиэттигэрө күһаллэлэлэр. Социалистическай бас билкини кыратык даһа-ныи куордалдыыр кыккэ, хэ да көнүлдэһимэт. Үлэтии тугу эмс кдыо илэччилэргэ туттуллар миэрөлөр законодатель-ствова чуодкайдыи ыһыллаллар. Чуолаан, «Государственная эбөтөр общественнай бас билки» и ытархай уоругу иһин административнай эппи-этинээс туһунак»

РСФСР Верховнай Сове-тын 1977 сыл ахсыһыи 13 күнүгөсөи Ыһаагар иһи туһунак эппилэр. Ыһаак I ыстатыһагыгар государственный эбөтөр общественнай бас билкини кыратык уорбуг кийи дыаһыта холубунай эппиэтинээсө тириэрди-бег буолаарына, кини уонтан бигэ тои солкуо-байга дыри ыстарыапа-нар эбөтөр, материал-най хоромһуну төлөи баран, общественнай мкэ-рогө тардылар. Ытархай уоруга хан-нык түбэлтэ киирсэрии? «Государственной эбөтөр общественнай бас билки» ии ытархай уоругу иһин административнай эппи-этинээс туһунак» РСФСР Верховнай Советыи Пре-зидиумун Ыһаадаи туһа-

ныи бороздои туһу-нак» РСФСР Верховнай Советыи Президиумун 1977 сыл ахсыһыи 13 күнүгөсөи уураагар иһи туһунак чуолкайдык ыһылар. Уоругу, иһэрэкии, арас-тараата, судуоспалдыр баһаһыантыныи туһаныи эбөтөр кыдыккылыта-ныи суоттар государево баһыи хуордаллааныи суоттага 50 солкуобайтан орпот буолларыи, уоругу ытархай уоругунак аа-дылар. Итиннэ уорулду-бут мал сыанатын таһы-нан хас мал уорулду-бут, ыбааһына, кээккэ, иорует хаһаайыстыбаы-гар суоттага учуоттанар. Ытархай уоругу туһу-нак материалларыи на-редкай судууа сабөтө-

дүн көрөр. Администра-тивнай ижырии билэр ту-һунак кини уураада аа-һаһыдылыбег. Прокурор баһырыһынак ому тэиэ тус байа көрүлөһүннөн үөһө турар суот предсе-дателии баһаарыатынан эрө көтүрүлүөи сөп. Ытархай уоругуи оморбут дыккыру холу-бунай эппиэтинээсө тар-дылаах—алта ылга кө, күлүи баһылааха эбөтөр биир сылга тэиэ бөд-дөхтөөк кыдалаи үлэре аныахха, ардыгар 100 солкуобайга тэиэ ыста-рыалтыахха сөп. Ытархай уоругу иһин уот сууттана сыйды-быт дыи 2 сылта тэиэ көнүгүлөрө баһылар. В. МАКСИМОВ, ирэгэ (ОСТА).

БИҢИГИ ААДЫРЫСПЫТ: почтовой индекс 678700, Чурапчы с., Карл Маркс уул., 12, ТЕЛЕФОННАГЭБЭТ: редактор—21-395, отделлар—21-495, улпсай—21-505.